


LELEME LA GAE MPHATO WA 1

# Ka moka re ya sekolong



SEPED I

Kgato  
ya:

1

Puku ya

3



# Go bala ka sehlopha ga go hlahlwa

## Pele o bala

- Phetlolla matlakala a kanegelo yeo ba tlilego go e bala. Boledišanang ka ga diswantšho.
- Kgopela barutwana gore ba nagane gore kanegelo e ka ba mabapi le eng ka go lebelela hlogo ya kanegelo le diswantšho.
- Hlagiša mantšu a maswa goba a bothata pele barutwana ba ka bala kanegelo.
- Dira dikarata tša mantšu e le go hlagiša tlotlontšu ye mpsha (lebelela lenaneo la tlotlontšu ye mpsha kua bokagareng bja letlakala la mafelelo la khabara.

## Go bala la mathomo

- Barutwana ba swanetše go bala sengwalwa ka bobona
- Barutwana ba swanetše go bala ka setu goba ba ka bala ka go hebehebetša
- Tloga go morutwana yo o ye go yo mongwe, gomme o kgopele morutwana yo mongwe le yo mongwe gore a balele karolo ye nngwe ya sengwalwa godimo

## Ditherišano

- Botšiša dipotšišo tša tekatlhaologanyo tšeo di theilwego godimo ga sengwalwa
- O tla lemoga gore mešongwana ye e lego kua mafelelong a puku e bohlokwa go hlahlwa ditherišano ka phapošing. (Kgetha mešongwana ya maleba yeo e swanelago boemo bja barutwana.)

## Go bala labobedi.

- Mo go matšatši ao a latelago, dumelela barutwana go bala puku gape, ka babedi ka babedi goba morutwana a le noši.
- Ela šedi go bala ka go thelela, popopolelo le tlotlontšu.
- E re barutwana ba ngwale mešongwana ya dihlopha ya go hlahlwa yeo e lego kua mafelelong a puku. (Kgetha mešongwana ya maleba yeo e swanelago boemo bja barutwana.)

*E re barutwana ba diragatše diteng tša sengwalwa ge go kgonega.*



*Barutwana ba swanetše go dira mešongwana ye e theilwego godimo ga go bala ka dihlopha ka morago ga ge ba badile. E re barutwana ba šome ka dihlopha go ngwala mešongwana ya maleba ya go bala ka dihlopha yeo e lego kua mafelelong a puku. Ba se ke ba ngwala ka pukung ye. Mešongwana ya go ngwalwa e swanetše go ngwalwa ka dipukung tša bona tša go ngwalela.*

# Ka moka re ya sekolong




Ke ya sekolong.





Ke dula le Tumišo.



Kolo ke mpša ya mo  
sekolong.






Kolo e rata go dula le Ann  
le Tumišo.



Re rata Kolo, e lego mpša  
ya rena.



Kolo e rata dijo tša rena tša  
letena.



Kolo e ipshina kudu ge e le  
ka ntle letšatšing.






Kolo e rata go bapala  
le rena.





Re kitimela pese.





Aowa Kolo, dimpša ga di  
nyakege ka peseng!



# Mešongwana ya go bala ka sehlopha



- 1 Lebelela diswantšho gomme o bolele leina la ngwana yo mongwe le yo mongwe.



Ann



Tumišo



- 2 Na le na le mpša sekolong sa lena? Lebelela diswantšho gomme o bolele gore mpša e dira eng seswantšhong se sengwe le se sengwe.



taboga



ja



robala



3


Šoma le mogwera. Hwetša lentšu le le swanago le leo le lego ka kholomong ya mathomo.

Tumišo	fofiša	Tumišo	tumiša
mpša	bopša	mpša	mpa
dula	dula	bula	duma
bona	rena	yona	bona
rena	sona	rena	wona
rata	reta	ruta	rata
bala	bela	pela	bala



4

Hwetša diphapano tše hlano gare ga diswantšho tše tše pedi. Bontšha mogwera wa gago diphapano tšeo.



# LELEME LA GAE MPHATO WA 1



## Puku ya 3

<i>Hlogo:</i>	Ka moka re ya sekolong
<i>Leleme:</i>	Sepedi
<i>Kgato ya:</i>	Leleme la gae Mphato wa I Kgato ya I Puku ya 3
<i>Mohuta wa sengwalwa:</i>	Kanegelo
<i>Mantšu a tlwaelo:</i>	nna, re ya, dula, rena, na le, godimo ga
<i>Tlotlontšu:</i>	sekolo, Tumišo, mpša, dula, Kolo, rata Ann, letena, bapala, pese
<i>Medumo:</i>	š, j, k, t, ng, ny, tš
<i>Diteng, mareo le mabokgoni:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Go bolela ka ga seswantšho le go bala hlogo ya sona.</li><li>▪ Go hlaloša diswantšho.</li><li>▪ Go šupa le go nyalanya mantšu a go swana.</li><li>▪ Go laetša diphapano gare ga diswantšho tše pedi.</li></ul>

SEPHOLEKE (CAPS) se nyaka gore barutiši ba bee nako ka thoko letšatši ka letšatši go bala ka sehlopha se se itšego sa go hlahlwa.

Go bala ka sehlopha sa go hlahlwa go nyaka gore barutwana bao ba lego maemong a go lekana ka go bala ba bale sengwalwa sa go swana, ka dihlopha ka tlhahlo ya morutiši.

Morutiši o swanetše go beakanya paka ya go bala gore e akaretše mekgwana ya go bala go ya ka go bala ka go bona mantšu le difoneme le ya kwešišo yeo barutwana ba tla e hlokago ge ba bala.

Gape mekgwana ye ya go bala e nyaka gore go be "go bolelwa ka sengwalwa" magare ga morutiši le bana gape le magare ga barutwana mo sehlopheng.

Dipuku tše di akaretša 'go bolela ka sengwalwa', tekatlhaologanyo le mešongwana ye mengwe ya go thuša barutiši gore ba kgone go hlahlwa go bala ka sehlopha ka diphapošing tša bona.

ISBN 978-1-4315-2500-3



9 781431 525003



ISBN 978-1-4315-2500-3

**THIS BOOK MAY NOT  
BE SOLD.**



**basic education**

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Published by the Department of Basic Education  
222 Struben Street, Pretoria  
South Africa

© Department of Basic Education  
First edition 2016

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked, the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

Dipuku tše dingwe tša  
Leleme la gae tša Mphato  
wa 1. Rakeng ya dipuku:

Kgato  
ya:

1

Segwagwa se ya sekolong

Ke kgona go bala

Ka moka re ya sekolong

Letšatši la dipapadi  
la diphoofolo

Kgato  
ya:

2

Re rata kgwele ya maoto

Go tšhepha

Kolo e hwetša mogwera  
yo moswa

Chuck lori

Kgato  
ya:

3

Kgotshadi ye khubedu

Ann o ya ngakeng

Toro ya Oketšo